

*Сценарийы бэлэмнээтэ
Назарова Надежда Софроновна,
музыкальный руководитель
МБДОУ ЦРР-д/с "Туллукчаан"
г.Виллюйск*

"Дорообо, Сандал Саас" саабы керсуу сценарийа.

Оруоллар: Ыытааччы, Саас, Кыбын, Водяной, Дьэгэ Баабалар, Снежная Королева, Снеговик, скоморохтар, шуттар.

Детсад учаастага бырааһынньыктыы кизгэтиллибит, саас туьунан музыка тыаһыыр.

Иитээччилэр толорууларыгар "Лебедушка" ункуу.

Ыытааччы: Аһар тыаллыын аргыстаан,
Халын хаары чараһатан
От-мас быһһын ардын аабан
Сылааһынан сайа тыынан.
Саас иһэр, саас иһэр,
Кулэн-оонньоон саас иһэр!

1Скоморох: Эһигини куутэллэр кор-кулуу оонньоулар, бэһиэлэй ункуулэр, дорбоонноох ырыалар!

2Скоморох: Чэйин эрэ, оболоор, Сандал саас бырааһынньыгын уорэ-кото ылыаххайын!

Кыра белех оболорун толоруутугар "Солнышко и дождик" хамсанылаах ырыа.

Ыытааччы: Чэйин эрэ, оголоор, Саабы ынырыаххайын! Саас кэл! Саас кэл! Саас кэл!

Буурба тыаһыыр. Кыбын киирэн кэлэр.

Кыбын: Тыынарым буруолаах,
Тымныыкам омунаах:
Иэдэскитин ытырар,
Илиигитин аһытар.
Этин эрэ, оболоор,
Ким буолабыный, мин?

-Эьиги миигин ынырдыгыт дуо?

Оболор: Суоох!

Кыбын: Миигин тула мин кемелеьееччулэрим мустун!

Снежная Королева киирэн кэлэр.

Снежная Королева: Тымныы кыбын кыыба, муус дойду мааныта Хаар Королевата буолабын! Ким манна Саабы ынырда?! Саабы уонна эьигини мууьурдан кэбиьизэм!

Кыбын: Хаар кыи! Снеговик! Кэлэ тарт!

Музыканын Снеговик киирэр

Кыбын: Бу оголору хаарынан тамнаан хаарынан буруйэн кэбис!

Снеговик: Биьиги кыбынныын сылдырбыт учугэй! Кыбын барбата, Саас кэлбэтэ буоллун, биьиги хаан да ууллуу суох этибит.

(О5олору хаарынан быра5ар)

Кыбын: Ырыа ыллаатаххытына, хобоон аахтааххытына эрэ барыахпыт!

Ыгытааччы: Чэйин , оговор, ырыата ыллаан, оччого Кыбын барыа.

Орто белех о5олорун толоруутугар "Саас кэллэ" ырыа.

Кыбын: Оговор, набаа учугэйдик ылыыр эбикит! Аны кыбын керсуеххэ диэри! (*Кемелеееччулэрин кытары бырабаайдаан барар*)

Саас иьэрэ кестер. Музыканын Водяной кишрэн кэлэр, Саабы куелгэ тардан тимирдэ сатыыр.

Водяной: Аххаахаа! Мин Саабы билигин бадараанна тимирдэн кэбиьизэм! Эйигин о5олор эрэ быыьыыр кыахтаахтар! Хобоон аабан иьитиннэрдэхтэринэ ыгытам!

Ыгытааччы: Оо, о5олор, Водяной Сааспытын хобоон аахтааххытына ыгытар уу! Чэйин эрэ улахан белех оговорун толоруутугар ырыа истиэххэин!

Улахан белех оговорун толорууларыгар «Саас » хобоон

1 о5о: Кэрэтиэн кэрэ саас

Салаллан кэлиитэ,
Мастарбыт кеберен
Дыргыйар сыгтара.

2 о5о: Халлаацца чыычаахтар

Куерэйэ кетеллер,
Оннообор сыгылар
Уербуккэ дылылар.

3 о5о: Тулалыыр эйгэбин

Кэрэхсии керебун.
Мин эмиэ айылба
О5ото буолабын.

Водяной: Оо, набаа учугэйдик ыллаатыгыт, Саабы босхолоум! Бырабаайдарын!

«Бабки –Ежки» ырыа тыаьыыр, Дьэгэ -Баабалар кишрэн ункуулуулэр, о5олору куттуулар, Саабы бынан баайаллар.

Дь.Б: Хаххаахаа, Саабы баайдыбыт , уонна эьизэхэ Саас кэлиэ суо5а!

Бэлмнэний бөлх оболорун "Веснянка" ырыа (Ол бириэмэгэ Дьэгэ Баабалар кулгаахтары буелэнэн куоталлар)

Саас быаттан босхолонон оголорго кэлэр.

Саас: Сааскы кун сандаарыйан,
Сылааһынан сылаамньытан,
Кулум-чабыл ыйданаран
Тийэн кэллим Саасчаана!

-Дорооболорун оболоор! Наһаа да уордум энигитини корсоммун! !Оболоор, эйги элбэх ырыа ылаан, хобоон аабан миигин ынырбыккытыгар, босхолообуккутугар махтанабын!(бокулоннуур) Уонна барыгытын сылаас буолбутунан итиитик-истинник эбэрдэлибин!Чэйин бары уеруубутун биллэрэн ыллаах, ункуулуех!

«Весняночка» Сааһы кытары хоровод

Ыгытааччы: Кэллэ, кэллэ кэрэ Саас
Кулумурдуур чабыла,
Мэник -тэник обо саас
Тэбэнэттээх кулуутэ!

1Скоморох: Уердубут-кеттубут! Саас кэлэн тыыммыт уаата, харахпыт сырдаата, учугэй дабаны биьиэхэ-саас кэлбит тугэнэ!

2Скоморох: Турун! Туойун! Ункуулээн!

Скоморохтары кытары флешмоб,кыттыбыт геройдар ыалдьыттары, оболору блиныннан кундулууллэр.